

**ANEKS I**  
**Mjerila reaktivne energije klase 0,5 S; 1 S; 1; 2 i 3**

**1. Klasa tačnosti**

- 1.1 Za mjerila reaktivne energije definisane su slijedeće klase tačnosti: 0,5 S; 1 S; 1; 2 i 3.  
1.2 Proizvođač deklariše klasu tačnosti mjerila.

**2. Uslovi ispitivanja**

- 2.1 Ispitivanje tipa mjerila reaktivne energije obavlja se prema normativnim dokumentima iz člana 5. ovog Pravilnika, te prema odredbama ovog Pravilnika. Ispitivanje tačnosti mjerila reaktivne energije vrši se pod sljedećim uslovima:
- (a) Kućište ovog mjerila mora biti zatvoreno, a svi dijelovi koji su predviđeni za uzemljavanje moraju biti uzemljeni;
  - (b) prije svakog ispitivanja električna kola ova mjerila moraju biti opterećena dovoljno dugo dok se ne postigne termička stabilnost;
  - (c) dodatno kod trofaznih mjerila reaktivne energije:
    - (1) redoslijed faza mora da odgovara redoslijedu naznačenom na šemi veze;
    - (2) električni naponi i električne struje moraju da budu simetrični, a odstupanja ne smiju da prelaze vrijednosti navedene u Tabeli 1.

Tabela 1. Simetričnost napona i struje za mjerila reaktivne energije

Klase tačnosti 0,5 S, 1 S, 1, 2 i 3

Trofazno mjerilo	Tolerancija
Električni napon između faze i nule ili između bilo koje dvije faze ne smije da odstupa od odgovarajuće srednje vrijednosti napona više od	± 1%
Bilo koja od faznih struja ne smije da odstupa od odgovarajuće srednje vrijednosti struje više od	± 1%
Fazni pomak između fazne struje i faznog napona pri bilo kojem faktoru snage ne smije da odstupa više od	± 2°
NAPOMENA: Prilikom ispitivanja višefaznih reaktivnih mjerila mogu nastati greške ukoliko su ispitni metod i mjerilo koje se ispituje različito osjetljivi na nesimetričnost napona i struje. U ovim slučajevima, referentni napon se mora održavati u najvećem stepenu simetrije.	

2.2 Referentni uslovi za mjerila reaktivne energije dati su u Tabeli 2 i 3

Tabela 2. Referentni uslovi za mjerila reaktivne energije klase tačnosti 2 i 3

Uticajni faktor	Referentna vrijednost	Dozvoljene tolerancije za mjerila el. energije klase tačnosti 2 i 3	
Temperatura okoline	Referentna temperatura. 23 °C ako nije naznačena vrijednost	± 2 °C	
Napon	Referentni napon	± 1.0 %	
Frekvencija	Referentna frekvencija	± 0.5 %	
Redoslijed faza	L1 - L2 - L3	-	
Asimetrija napona	Sve faze priključene	-	
Talasni oblik	Sinusni napon i struja	Faktor izobličenje manji od: 2 % za klasu 2	3 % za klasu 3

Direktno vanjsko (eksterno) magnetno polje	Jednako nuli	-
Magnetna polja stranog porijekla mrežne frekvencije	Magnetska indukcija jednaka nuli ( $B = 0 \text{ T}$ )	Kada je $B \leq 0.05 \text{ mT}$ onda ona ne smije da prouzrokuje relativnu grešku u posotcima veću od $\pm 0,3\%$
RF elektromagnetno polje frekvencije 30 kHz - 2 GHz	Jednako nuli	$< 1 \text{ V/m}$
Radni položaj mjerila koji je osjetljiv po ovom pitanju	Ugrađen prema instrukcijama proizvođača	$\pm 3.0^\circ$
Rad pomoćnog uređaja	Nema rada dodatnih uređaja	-
Konduktione smetnje indukovane RF poljem frekvencije 150 kHz - 80 MHz	Jednako nuli	$< 1 \text{ V}$

Tabela 3. Referentni uslovi za mjerila reaktivne energije klase tačnosti 0,5 S; 1 S i 1

Uticajni faktor	Referentna vrijednost	Dozvoljene tolerancije za mjerila el. energije klase tačnosti 0,5 S, 1 S i 1	
Temperatura okoline	Referentna temperatura, $23^\circ\text{C}$ ako nije naznačena vrijednost	$\pm 2^\circ\text{C}$	
Napon	Referentni napon	$\pm 1.0\%$	
Frekvencija	Referentna frekvencija	$\pm 0.3\%$	
Redoslijed faza	L1 - L2 - L3	-	
Asimetrija napona	Sve faze priključene	-	
Talasni oblik	Sinusni napon i struja	Faktor izobličenje manji od 2 %	
Direktno vanjsko (eksterno) magnetno polje	Jednako nuli	-	
Magnetna polja stranog porijekla mrežne frekvencije	Magnetska indukcija jednaka nuli ( $B = 0 \text{ T}$ )	Kada je $B \leq 0.05 \text{ mT}$ onda ona ne smije da prouzrokuje relativnu grešku u posotcima veću od $\pm 0,1\%$ za klasu 0,5 S $\pm 0,2\%$ za klasu 1 S i 1	
RF elektromagnetno polje frekvencije 30 kHz - 2 GHz	Jednako nuli	$< 1 \text{ V/m}$	
Radni položaj mjerila koji je osjetljiv po ovom pitanju	Ugrađen prema instrukcijama proizvođača	$\pm 3.0^\circ$	
Rad pomoćnog uređaja	Nema rada dodatnih uređaja	-	
Konduktione smetnje indukovane RF poljem frekvencije 150 kHz - 80 MHz	Jednako nuli	$< 1 \text{ V}$	

### 3. Greške

3.1 Pri referentnim uslovima iz poglavlja 2 ovog Aneksa procentualna greška ne smije preći vrijednosti koje su date u Tabelama 4, 5, 6 i 7 za definisane opsege struje i  $\sin \varphi$ .

Tabela 4. - Granice procentualne greške za monofazna i trifazna mjerila reaktivne energije klase 2 i 3 pri simetričnim opterećenju

Vrijednost struje za mjerila		$\sin \varphi$ (induktivno ili kapacitivno)	Granice greške za mjerila klase tačnosti u (%)	
direktno priključena u strujni krug	priklučena preko mjernih transformatora		2	3
$0.05I_b \leq I < 0.1I_b$	$0.01I_n \leq I < 0.05I_n$	1	$\pm 2.5$	$\pm 4.0$
$0.1I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.05I_n \leq I \leq I_{max}$	1	$\pm 2.0$	$\pm 3.0$
$0.1I_b \leq I < 0.2I_b$	$0.05I_n \leq I < 0.1I_n$	0.5	$\pm 2.5$	$\pm 4.0$

$0.2I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	0.5	$\pm 2.0$	$\pm 3.0$
$0.2I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	0.25	$\pm 2.5$	$\pm 4.0$

Tabela 5. - Granice procentualne greške jednofazno opterećenog trofaznog mjerila reaktivne energije klase 2 i 3 pri narinutom trofaznom simetričnom naponu

Vrijednost struje za mjerila		$\sin \varphi$ (induktivno ili kapacitivno)	Granice greške za mjerila klase tačnosti u (%)	
direktno priključena u strujni krug	priklučena preko mjernih transformatora		2	3
$0.1I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.05I_n \leq I \leq I_{max}$	1	$\pm 3.0$	$\pm 4.0$
$0.2I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	0.5	$\pm 3.0$	$\pm 4.0$

Tabela 6. - Granice procentualne greške za monofazna i trofazna mjerila reaktivne energije klase 0,5 S; 1 S i 1 pri simetričnim opterećenju

Vrijednost struje za mjerila		$\sin \varphi$ (induktivno ili kapacitivno)	Granice greške za mjerila klase tačnosti u (%)	
direktno priključena u strujni krug (samo klase 1)	priklučena preko mjernih transformatora (klase 0,5 S i 1 S)		0,5 S	1 S i 1
$0.05I_b \leq I < 0.1I_b$	$0.01I_n \leq I < 0.05I_n$	1	$\pm 1.0$	$\pm 1.5$
$0.1I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.05I_n \leq I \leq I_{max}$	1	$\pm 0.5$	$\pm 1.0$
$0.1I_b \leq I < 0.2I_b$	$0.05I_n \leq I < 0.1I_n$	0.5	$\pm 1.0$	$\pm 1.5$
$0.2I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	0.5	$\pm 0.5$	$\pm 1.0$
$0.2I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	0.25	$\pm 1.0$	$\pm 2.0$

Tabela 7. - Granice procentualne greške jednofazno opterećenog trofaznog mjerila reaktivne energije klase 0,5 S; 1 S i 1 pri narinutom trofaznom simetričnom naponu

Vrijednost struje za mjerila		$\sin \varphi$ (induktivno ili kapacitivno)	Granice greške za mjerila klase tačnosti u (%)	
direktno priključena u strujni krug (samo klase 1)	priklučena preko mjernih transformatora (klase 0,5 S i 1 S)		0,5 S	1 S i 1
$0.1I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.05I_n \leq I \leq I_{max}$	1	$\pm 0.7$	$\pm 1.5$
$0.2I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	0.5	$\pm 1.0$	$\pm 2.0$
$0.2I_b \leq I \leq I_{max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	0.25	$\pm 1.5$	$\pm 3.0$

3.2 Razlika između procentualne greške jednofazno opterećenog trofaznog mjerila reaktivne energije i simetrično opterećenog trofaznog mjerila reaktivne energije pri osnovnoj (baznoj) strui  $I_b$  i  $\sin \varphi=1$ , kao i pri nominalnoj strui  $I_n$  i  $\sin \varphi=1$  za priključena preko mjernog transformatora, ne smije preći vrijednosti od 2,5 % i 3,5 % za mjerila reaktivne energije klase tačnosti 2 i 3.

3.3 Razlika između procentualne greške jednofazno opterećenog trofaznog mjerila reaktivne energije i simetrično opterećenog trofaznog mjerila reaktivne energije pri osnovnoj (baznoj) strui  $I_b$  i  $\sin \varphi=1$  za direktno priključena mjerila reaktivne energije ne smije preći vrijednosti od 1,5 % za mjerila reaktivne energije klase tačnosti 1. Pri nominalnoj strui  $I_n$  i  $\sin \varphi=1$  za mjerila reaktivne energije priključena preko mjernog transformatora, ista ne smije preći vrijednosti od 0,7 % i 1,5 % za mjerila reaktivne energije klase tačnosti 0,5 S i 1 S.

3.4 Pri ispitivanju trofaznog mjerila reaktivne energije opterećenog jednofazno potrebno je provesti ispitivanje sukcesivno za svaki pojedinačno za mjerne kolo svake faze.

3.5 Pri referentnim uslovima iz poglavlja 2 ovog Aneksa, konstantnoj struje i  $\sin \phi$  iz definisanog opsega dodatna procentualna greška ne smije preći vrijednosti koje su date u Tabeli 8. i Tabeli 9. u slučaju da se neka od uticajnih veličina (npr. temperatura okoline, napon, frekvencija,...) mijenja ponaosob u definisanom opsegu.

Tabela 8. - Dodatne procentualne greške prouzrokovane promjenom uticajnih veličina za mjerila reaktivne energije klase 2 i 3

Uticajna veličina	Vrijednost struje (simetrično opterećenje osim ako drugačije nije naznačeno)		$\sin \phi$ (induktivno ili kapacitivno)	Srednja vrijednost temperaturnog koeficijenta %/K za mjerila klase tačnosti	
	Za direktno priključena mjerila	Za mjerila koja su priključena preko mjernih transformatora		2	3
Promjena temperature okoline <sup>7)</sup>	0,1 $I_b \leq I \leq I_{max}$ 0,2 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,05 $I_n \leq I \leq I_{max}$ 0,1 $I_n \leq I \leq I_{max}$	1 0,5	0,10 0,15	0,15 0,25
				Granice promjene (varijacije) greške u procentima za mjerila klase tačnosti	2 3
Promjena napona $\pm 10\%$ <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	0,05 $I_b \leq I \leq I_{max}$ 0,1 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,02 $I_n \leq I \leq I_{max}$ 0,05 $I_n \leq I \leq I_{max}$	1 0,5	1,0 1,5	2,0 3,0
Promjena frekvencije $\pm 2\%$ <sup>2)</sup>	0,05 $I_b \leq I \leq I_{max}$ 0,1 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,02 $I_n \leq I \leq I_{max}$ 0,05 $I_n \leq I \leq I_{max}$	1 0,5	2,5 2,5	2,5 2,5
DC (istosmerna) komponenta strujnog kruga <sup>3)</sup>	$\frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$	-	1	6,0	6,0
Stalna magnetna indukcija vanjskog porijekla <sup>4)</sup>	$I_b$	$I_n$	1	3,0	3,0
Magnetna indukcija vanjskog porijekla $0,5 \text{ mT}^5)$	$I_b$	$I_n$	1	3,0	3,0
Elektromagnetna RF polja	$I_b$	$I_n$	1	3,0	3,0
Rad dodatnih uređaja <sup>6)</sup>	$0,05 I_b$	$0,05 I_n$	1	1,0	1,0
Provodne smetnje, izazvane radio-frekventnim (RF) poljima	$I_b$	$I_n$	1	3,0	3,0
Električne brze prelazne procese (pojave) - burst	$I_b$	$I_n$	1	4,0	4,0
Imunitet – otpornost na prigušene oscilatorne talase (oscilacije) <sup>8)</sup>	-	$I_n$	1	4,0	4,0

1) Za opsege napona od  $-20\%$  do  $-10\%$  i  $+10\%$  do  $+15\%$ , granice greške u procentima su su trostrukе vrijednosti od navedenih u ovoj Tabeli.

Za napon ispod 0,8 Un greška mjerila se može kretati između +10 % i -100 %.
2) Preporučena ispitna tacka za varijaciju napona i varijaciju frekvencije je $\frac{1}{\sqrt{2}}$ direktno priključena mjerila i /n za mjerila priključena preko mjernih transformatora.
3) Svrha ovog ispitivanja je jedino provjera strujnog zasićenja senzora.
Ovo ispitivanje se ne primjenjuje na mjerila priključena preko mjernih transformatora. Ispitni uslovi su specificirani u Aneksu A normativnog dokumenta BAS EN 62053-23. Faktor izobličenja napona treba biti manji od 1 %.
4) Ispitni uslovi su specificirani u normativnom dokumentu BAS EN 62053-23.
5) Magnetnu indukciju vanjskog porijekla od 0,5 mT stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona priključenog na mjerilo a pri najepovoljnijim uslovima u pogledu faze i smjera, ne smije izazvati varijaciju procentualne greške mjerila koja bi prelazila vrijednosti navedene u ovoj Tabeli. Magnetnu indukciju treba ostvariti stavljanjem mjerila u središte kružnog kalema srednje vrijednosti prečnika 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debeline u odnosu na prečnik, te s 400 amperzavoj (At).
6) Dodatni uređaji smješteni u kućištu mjerila napajaju se povremeno, npr. elektromagnetni višetarifni registri.
Potrebno je da priključnice za pomoćne uređaje budu obilježene tako da bi se omogućio ispravan način priključenja. Ako su ove priključnice izvedene pomoću utičica i utičnice, one moraju biti međusobno nezamjenjive.
7) Srednja vrijednost temperaturnog koeficijenta mora biti određena za cijeli opseg rada mjerila. Temperaturni opseg rada mora biti podijeljen na podopsegove koji su širine 20 K. Srednja vrijednost temperaturnog koeficijenta se tada određuje za ove podopsegove, uzimajući u obzir mjerjenja za 10 K iznad i 10 K ispod sredine podopsegova. Tokom ispitivanja temperatura ne smije biti izvan radnog temperaturnog opsega.
8) Ovo ispitivanje se primjenjuje samo na mjerila priključena preko mjernih transformatora.

Tabela 9. - Dodatne procentualne greške prouzrokovane promjenom uticajnih veličina za mjerila reaktivne energije klase 0,5 S; 1 S i 1

Uticajna veličina	Vrijednost struje (simetrično opterećenje osim ako drugačije nije naznačeno)		$\sin \phi$ (induktivan ili kapacitivan)	Srednja vrijednost temperaturnog Koeficijent %/K za mjerila klase tačnosti	
	Za direktno priključena mjerila	Za mjerila koja su priključena preko mjernih transformatora		0,5 S	1 ili 1 S
Promjena temperature okoline <sup>7)</sup>	0,1 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,05 $I_n \leq I \leq I_{max}$	1	0,03	0,05
	0,2 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,1 $I_n \leq I \leq I_{max}$	0,5	0,05	0,10
Granice varijacije (promjene) greške u procentima za mjerila klase tačnosti				0,5 S	1 ili 1 S
Promjena napona $\pm 10\%$ <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	0,05 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,02 $I_n \leq I \leq I_{max}$	1	0,25	0,5
	0,1 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,05 $I_n \leq I \leq I_{max}$	0,5	0,5	1,0
Promjena frekvencije $\pm 2\%$ <sup>2)</sup>	0,05 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,02 $I_n \leq I \leq I_{max}$	1	0,5	1,0
	0,1 $I_b \leq I \leq I_{max}$	0,05 $I_n \leq I \leq I_{max}$	0,5	0,5	1,0
Harmonijske komponente u strujnim i naponskim kolima <sup>9)</sup>	$I_b$	$I_{max}/2$	1	2,5	2,5
Istosmjerna struja i parni harmonici u strujnim kolima <sup>3)</sup>	$\frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$	-	1	-	6,0
Stalna magnetna indukcija vanjskog porijekla <sup>4)</sup>	$I_b$	$I_n$	1	2,0	2,0
Magnetna indukcija vanjskog porijekla 0,5 mT <sup>5)</sup>	$I_b$	$I_n$	1	1,0	2,0
Elektromagnetska RF polja	$I_b$	$I_n$	1	2,0	2,0
Rad dodatnih uređaja <sup>6)</sup>	0,05 $I_b$	0,05 $I_n$	1	0,5	0,5
Provodne smetnje,	$I_b$	$I_n$	1	1,5	2,5

uzrokovane radio-frekventnim (RF) poljima					
Električne brze prelazne procese (pojave) - burst	Ib	In	1	2,0	3,0
Imunitet – otpornost na prigušene oscilatorne talase (oscilacije) <sup>8)</sup>	-	In	1	2,0	3,0
1) Za promjene električnog napona u opsegu od – 20% do – 10% i od + 10% do + 15% granice greške u procentima su trostrukе vrijednosti od navedenih u ovoj tabeli.					
Za naponsko područje ispod 0,8 Un greška mjerila može se kretati između + 10% i – 100%.					
2) Preporučena ispitna tačka za promjenu naponske greške i promjenu frekvencijske greške je Ib za mjerila za direktni priključak i In za mjerila za priključak preko mjenjnih transformatora.					
3) Svrha ovog ispitivanja je samo da se provjeri zasićenost strujnog senzora. Uslovi ispitivanja su specificirani u normativnom dokumentu BAS EN 62053-24. Faktor izobilježenja napona mora biti manji od 1%. Ovo ispitivanje nije primjenjivo na mjerila koja su spojena preko transformatora.					
4) Uslovi ispitivanja su u normativnom dokumentu BAS EN 62053-24.					
5) Magnetska indukcija vanjskoga poljekla od 0,5 mT stvorene strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona priključenog na mjerilo a pri najnepovoljnijim uslovima u pogledu faze i smjera, ne smije izazvati promjenu procentne greške mjerila koja bi prelazila vrijednost navedene u ovoj tabeli.					
Magnetska indukcija dobiva se stavljanjem mjerila u središte kružnog kalema srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radikalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavojaa (Az).					
6) Ovakvi dodaci kada su smješteni u kućište mjerila napajaju se odmah npr. elektromagnet za uključivanje višetarifnog brojčanika. Potrebno je da priključnice za dodatne uređaje budu obilježene tako da bi se omogućio ispravan način priključenja. Ako su ove priključnice izvedene pomoću utikača i utičnice, one moraju biti međusobno nezamjenjive.					
7) Srednja vrijednost temperaturnog koeficijenta mora biti određena za cijeli opseg rada mjerila. Ovaj opseg mora biti podijeljen na podopsegove koji su širine 20 K. Srednja vrijednost temperaturnog koeficijenta mora se odrediti za ove podopsegove, uzimajući mjerjenja 10 K iznad i 10 K ispod sredine podopsegova.					
Tokom ovog ispitivanja temperatura mora biti u specificiranom radnom opsegu mjerila.					
8) Vidjeti u normativni dokument BAS EN 62052-11.					
9) Ispitni uslovi su specificirani u normativnom dokumentu BAS EN 62053-24.					

3.6 Ispitivanja za promjene uzrokovane uticajnom veličinom moraju biti provedena nezavisno od svih drugih uticajnih veličina a pri referentnim uslovima (vidjeti Tabelu 2 i Tabelu 3 ovog Aneksa).

#### 4. Najveća dozvoljena greška

Pri referentnim uslovima, greška mjerila reaktivne energije ne smije prelaziti najveće dozvoljene greške koje su navedene u Tabelama 4, 5, 6 i 7 ovog Aneksa. Greške koje se propisuju prilikom verifikacije i nadzora nesmiju biti u koliziji sa definisanim najvećim dozvoljenim greškama koje su navedene u Tabelama 4, 5, 6 i 7 ovog Aneksa.

**ANEKS II**  
**Verifikacija mjerila reaktivne energije klase 0,5 S; 1 S; 1; 2 i 3**

**1. Klasa tačnosti**

Za mjerila reaktivne energije definisane su klase tačnosti 0,5 S; 1 S; 1; 2 i 3

**2. Referentni uslovi za verifikaciju mjerila reaktivne energije klase tačnosti 0,5 S; 1 S; 1; 2 i 3**

Tabela 1. - Referentni uslovi za verifikaciju mjerila reaktivne energije  
klase tačnosti 0,5 S; 1 S; 1; 2 i 3

Veličina	Referentni uslovi	Tolerancija	
Napon(i)	$U_{\text{nom}}$	$\pm 1\%$	
Okolinska temperatura	23 °C	$\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Frekvencija	$f_{\text{nom}}$	2 i 3	0,5 S; 1 S i 1
		$\pm 0,5\%$	$\pm 0,3\%$
Talasni oblik	Sinusoida	za klasu 3	za klase 0,5 S; 1 S; 1 i 2
		$d \leq 3\%$	$d \leq 2\%$
Magnetska polja stranog porijekla mrežne frekvencije	Magnetska indukcija jednaka nuli ( $B = 0\text{ T}$ )	Kada je $B \leq 0,05\text{ mT}$ onda ona ne smije da prouzrokuje relativnu grešku u posotcima veću od $\pm 0,3\%$	
RF elektromagnetsko polje frekvencije 30 kHz - 2 GHz	0 V/m	$< 1\text{ V/m}$	
Radni položaj mjerila koji je osjetljiv po ovom pitanju	Ugrađen prema instrukcijama proizvođača	$\pm 3,0^{\circ}$	
Redoslijed faza za trofazna mjerila	L1 - L2 - L3	-	
Rad dodatnih uređaja	Nema rada dodatnih uređaja	-	
Poremećaji izazvani, indukovani RF poljima, 150 kHz do 80 MHz	Jednako nuli	$< 1\text{ V}$	

**3. Verifikacija mjerila reaktivne energije klase tačnosti 0,5 S; 1 S; 1; 2 i 3**

- 3.1 Prilikom verifikacije mjerila reaktivne energije sljedeća ispitivanja prema normativnim dokumentima iz člana 5 ovog Pravilnika moraju biti provedeni:
  - (a) vizuelna pregled mjerila;
  - (b) ispitivanje bez opterećenja;
  - (c) ispitivanje polaska;
  - (d) ispitivanje tačnosti mjerila;
  - (e) ispitivanje brojača.
- 3.2 Prilikom verifikacije pri referentnim uslovima iz ovog Aneksa, mjerila reaktivne energije ne smiju preći greške navedene u Tabelama 2, 3, 4 i 5.

Tabela 2. - Dozvoljene greške pri verifikaciji monofaznih mjerila reaktivne energije klase tačnosti 2 i 3

Mjerenje broj	sin φ	Vrijednost struje za mjerila		Granica greške	
		direktno priključena u strujni krug	priklučena preko mjernih transformatora	2	3
1	1	5 % $I_b$	2 % $I_n$	±2.5 %	±4.0 %
2	1	10 % $I_b$	5 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
3	1	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
4	0.5 ind.	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
5	1	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
6	0.5 ind.	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
7	0.5 cap.	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
8	1	$I_{max}$	$I_{max}$	±2.0 %	±3.0 %

Tabela 3. - Dozvoljene greške pri verifikaciji monofaznih mjerila reaktivne energije klase tačnosti 0.5 S, 1 S i 1

Mjerenje broj	sin φ	Vrijednost struje za mjerila		Granica greške	
		direktno priključena u strujni krug (samo klase 1)	priklučena preko mjernih transformatora (klase 0,5 S i 1 S)	0,5 S	1 S i 1
1	1	5 % $I_b$	2 % $I_n$	±1.0 %	±1.5 %
2	1	10 % $I_b$	5 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
3	1	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
4	0.5 ind.	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
5	1	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
6	0.5 ind.	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
7	0.5 cap.	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
8	1	$I_{max}$	$I_{max}$	±0.5 %	±1.0 %

Tabela 4. - Dozvoljene greške prilikom verifikacije za trofazna mjerila reaktivne energije klase tačnosti 2 i 3

Mjerenje broj	Struja u fazi	sin φ	Vrijednost struje za mjerila		Granica greške	
			direktno priključena u strujni krug	priklučena preko mjernih transformatora	2	3
1	L1-L2-L3	1	5 % $I_b$	2 % $I_n$	±2.5 %	±4.0 %
2	L1-L2-L3	1	10 % $I_b$	5 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
3	L1-L2-L3	0.5 ind.	10 % $I_b$	5 % $I_n$	±2.5 %	±4.0 %
4	L1-L2-L3	0.5 cap.	10 % $I_b$	5 % $I_n$	±2.5 %	±4.0 %
5	L1	1	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±3.0 %	±4.0 %
6 <sup>1)</sup>	L2	1	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±3.0 %	±4.0 %
7	L3	1	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±3.0 %	±4.0 %
8	L1-L2-L3	1	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
9	L1-L2-L3	0.5 ind.	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
10	L1-L2-L3	0.5 cap.	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±2.0 %	±3.0 %
11	L1-L2-L3	1	$I_{max}$	$I_{max}$	±2.0 %	±3.0 %

<sup>1)</sup> Za mjerila koja se priključuju preko tri provodnika ova mjerenja treba zanemariti.

Tabela 5. – Dozvoljene greške prilikom verifikacije za trofazna mjerila reaktivne energije  
klase tačnosti 0,5 S; 1 S i 1

Mjerenje broj	Struja u fazi	$\sin \varphi$	Vrijednost struje za mjerila		Granica greške	
			direktno priključena u strujni krug (samo klase 1)	priklučena preko mjernih transformatora (klase 0,5 S i 1 S)	0,5 S	1 S i 1
1	L1-L2-L3	1	5 % $I_b$	2 % $I_n$	±1.0 %	±1.5 %
2	L1-L2-L3	1	10 % $I_b$	5 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
3	L1-L2-L3	0.5 ind.	10 % $I_b$	5 % $I_n$	±1.0 %	±1.5 %
4	L1-L2-L3	0.5 cap.	10 % $I_b$	5 % $I_n$	±1.0 %	±1.5 %
5	L1	1	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±0.7 %	±1.5 %
6 <sup>(1)</sup>	L2	1	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±0.7 %	±1.5 %
7	L3	1	50 % $I_b$	50 % $I_n$	±0.7 %	±1.5 %
8	L1-L2-L3	1	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
9	L1-L2-L3	0.5 ind.	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
10	L1-L2-L3	0.5 cap.	100 % $I_b$	100 % $I_n$	±0.5 %	±1.0 %
11	L1-L2-L3	1	$I_{max}$	$I_{max}$	±0.5 %	±1.0 %

<sup>(1)</sup> Za mjerila koja se priključuju preko tri provodnika ova mjerenja treba zanemariti.

3.3 Mjerilo reaktivne energije zadovoljava granice greške i može se verifikovati ako su greške tokom ispitivanja mjerila reaktivne energije manje od granica grešaka navedenih u Tabelama 2, 3, 4 i 5 ovog Aneksa.

3.4 Ako mjerilo električne energije mjeri različite tipove energije potrebno ga je za svaki tip energije ponaosob ispitati prema relevantnom propisu. Nakon što zadovolji ispitivanja za svaki tip energije može se izvršiti verifikaciju ovog mjerila.

3.5 Ako se prilikom ispitivanja ustanovi da greške mjerila reaktivne energije sistematski ide u prilog nekoj od strana, u tom slučaju mjerilo treba da zadovolji granice greške bolje klase tačnosti. Ako ovo nije primjenjivo, greška mjerila potrebno je da zadovolji granice greške koja je dva puta manja od propisane za ispitivano mjerilo reaktivne energije.

#### 4. Nadzor

Prilikom nadzora koji se obavlja nad ovim mjerilima reaktivne energije u upotrebi potrebno je da ista zadovolje procentualne greške koje su date u Tabelama 2, 3, 4 i 5 ovog Aneksa za definisane opsege struje i  $\sin \varphi$ .